

Informacija

o zaključivanju Granskog kolektivnog ugovora za socijalnu djelatnost

sa tekstom Predloga granskog kolektivnog ugovora za socijalnu djelatnost

Reprezentativni sindikat zaposlenih u socijalnoj djelatnosti Crne Gore i Ministarstvo rada i socijalnog staranja u ime Vlade Crne Gore uspješno su završili pregovarački proces i postigli maksimalnu saglasnost na izradi teksta Granskog kolektivnog ugovora za socijalnu djelatnost.

Granskim kolektivnim ugovorom za socijalnu djelatnost, Sindikat zaposlenih u socijalnoj djelatnosti Crne Gore i Vlada Crne Gore, uređuju, u skladu sa Zakonom o radu i Opštim kolektivnim ugovorom, pojedina prava i obaveze iz radnog odnosa zaposlenih, prava i obaveze poslodavca prema zaposlenom, kao i međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Odredbe ovog Ugovora primjenjuju se na zaposlene i poslodavce u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost socijalne i dječje zaštite, čiji je osnivač država.

Ovaj Ugovor se neposredno primjenjuje. Na prava i obaveze koja nijesu uređena ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o radu i Opšteg kolektivnog ugovora.

Ugovorom su uređena pitanja koja se odnose na: odmore; zarade, naknade i druga primanja; obračun zarade i naknade zarade; zaštita na radu; prestanak potrebe za radom zaposlenog; rješavanje individualnih i kolektivnih radnih sporova; izdvajanje sredstava za stambene potrebe i kolektivno osiguranje; zaključivanje i sprovođenje Ugovora.

Ugovorom je predviđeno da ugovorne strane obrazuju Odbor za sprovođenje, praćenje, primjenu i tumačenje na paritetnoj osnovi, koji čine po tri predstavnika svake ugovorne strane.

Imajući u vidu značaj zaključenja Granskog kolektivno ugovora kojim se unaprjeđuju prava zaposlenih u oblasti socijalne i dječje zaštite predlažemo Vlada Crne Gore, na sjednici od 2015.godine, razmotri Informaciju o zaključivanju Granskog kolektivnog ugovora za socijalnu djelatnost i da donese sljedeće zaključke:

1. Vlada je usvojila Informaciju o zaključivanju Granskog kolektivnog ugovora za socijalnu djelatnost i prihvatile Granski kolektivni ugovor za socijalnu djelatnost;
2. Ovlašćuje se Zorica Kovačević, ministarka rada i socijalnog staranja, da u ime Vlade Crne Gore, potpiše Granski kolektivni ugovor za socijalnu djelatnost;
3. Granski kolektivni ugovor za socijalnu djelatnost objaviće se u Službenom listu Crne Gore.

PREDLOG

Na osnovu člana 150 stav 2 tačka 3 Zakona o radu („Službeni list CG“, br. 49/08, 59/11, 66/12 i 31/14), Reprezentativni sindikat zaposlenih u socijalnoj djelatnosti Crne Gore i Vlada Crne Gore zaključuju

GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SOCIJALNU DJELATNOST

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Granskim kolektivnim ugovorom za socijalnu djelatnost (u daljem tekstu: Ugovor), Reprezentativni sindikat zaposlenih u socijalnoj djelatnosti Crne Gore (u daljem tekstu: Sindikat) i Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), uređuju, u skladu sa Zakonom o radu (u daljem tekstu: Zakon) i Opštim kolektivnim ugovorom, pojedina prava i obaveze iz radnog odnosa zaposlenih, prava i obaveze poslodavca prema zaposlenom, kao i međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Član 2

Odredbe ovog Ugovora primjenjuju se na zaposlene i poslodavce u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost socijalne i dječje zaštite, čiji je osnivač država.

Član 3

Ovaj Ugovor se neposredno primjenjuje.

Na prava i obaveze koja nijesu uređena ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona i Opšteg kolektivnog ugovora.

II. ODMORI

Član 4

Pored Zakonom i Opštim kolektivnim ugovorom utvrđene dužine trajanja, godišnji odmor se uvećava:

1) po osnovu stručnosti i složenosti poslova radnog mjesta:

- za VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, pet radnih dana;
- za V i VI nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, četiri radna dana;
- za III i IV nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, tri radna dana;
- za ostale zaposlene dva radna dana.

2) po osnovu doprinosa u radu:

- jedan radni dan.

3) po osnovu uslova rada:

- zaposlenima sa smjenskim radom i dežurstvima, dva radna dana.

4) po osnovu socijalnih uslova:

- roditelju sa djetetom do sedam godina života, jedan radni dan;
- roditelju sa dvoje ili više djece do sedam godina života, tri radna dana.

Dužina trajanja godišnjeg odmora po svim osnovama ne može biti duža od 32 radna dana.

III. ZARADA, NAKNADE I DRUGA PRIMANJA

Član 5

Koeficijenti za utvrđivanje zarade za pojedina radna mjesta sadrže elemente koji utiču na zaradu, a naročito: zahtijevani nivo obrazovanja, složenost poslova, uslovi rada pod kojima se ti poslovi pretežno obavljaju, odgovornost za posao i druge elemente bitne za vrednovanje određenog posla.

Član 6

Ovim Ugovorom utvrđuju se osnovne grupe poslova sa koeficijentima za utvrđivanje zarade po osnovu složenosti postignutih ishoda učenja, i to:

Grupa	POSLOVI	Koeficijenti složenosti
Prvi nivo Podnivo II (I2) - kvalifikacija završenog osnovnog obrazovanja;	Higijeničarka (centar za socijalni rad)	1,92
Prvi nivo Podnivo II (I2) -kvalifikacija završenog osnovnog obrazovanja;	Portir	2,28
Prvi nivo Podnivo II (I2) -kvalifikacija završenog osnovnog obrazovanja;	Radnik u vešeraju, magacioner, pomoćni radnik u kuhinji, šivač posteljine i rublja, peglarka-pralja, higijeničarka, spremaćica i drugi	2,48
Prvi nivo Podnivo II (I2) -kvalifikacija	Njegovateljica	2,62

završenog osnovnog obrazovanja;		
Treći nivo - kvalifikacija srednjeg stručnog obrazovanja (obima 180 kredita CSPK-a);	Kuvar, tehnički sekretar, ložač, radnik u vešeraju, frizer - brijač, kurir-vozač, daktilograf, domar, portir, konobar, ekonom, šivač posteljine i rublja i drugi	3,25
Treći nivo - kvalifikacija srednjeg stručnog obrazovanja (obima 180 kredita CSPK-a);	Njegovateljica	3,35
Četvrti nivo Podnivo I - kvalifikacija srednjeg opštег i stručnog obrazovanja (obima 240 kredita CSPK-a);	Operater u elektronskoj obradi podataka, likvidator - blagajnik, poslovni sekretar, vozač, arhivar, magacioner, portir, kuvar, konobar, domar, knjigovođa, animator, administrativno - tehnički poslovi, administativno - finansijski poslovi i drugi	3,64
Četvrti nivo Podnivo I -kvalifikacija srednjeg opštег i stručnog obrazovanja (obima 240 kredita CSPK-a);	Fizioterapeut, radno okupacioni terapeut, njegovateljica, medicinska sestra (tehničar)	4,28
Četvrti nivo Podnivo II	Kuvar	4,28

(IV2)		
- kvalifikacija majstor (obima 60 kredita CSPK-a); - diploma petog stepena stručne spreme, majstorki ispit i specijalizacija u okviru stručnog obrazovanja sa IV2 podnivoom kvalifikacija;		
Peti nivo - kvalifikacija višeg stručnog obrazovanja (obima 120 kredita CSPK-a);	Medicinska sestra, fizioterapeut	4,86
Peti nivo - diploma o stečenom višem obrazovanju na univerzitetu sa VI nivoom kvalifikacija u pogledu stečenih znanja, vještina i kompetencija za obavljanje poslova;	Socijalni radnik, vaspitač i drugi	5,16
Šesti nivo - kvalifikacija visokog	Medicinska sestra, fizioterapeut, pravnik i drugi sa završenom Bachelor diplomom	5,31

<p>obrazovanja (obima 180 kredita CSPK-a); - diploma o stečenom višem obrazovanju na univerzitetu (ekvivalentna sa kvalifikacijom referentnog nivoa Okvira kvalifikacija);</p>		
<p>Sedmi nivo Podnivo I - kvalifikacija visokog obrazovanja (obima 240, 180+60, 300, odnosno 360 kredita CSPK-a); - kvalifikacija visokog obrazovanja-Bachelor (obima 240 kredita CSPK-a); - kvalifikacija sedmog stepena stručne spreme (kvalifikacija stečena po propisima koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2003.</p>	<p>Diplomirani socijalni radnik, dipl. psiholog, dipl. logoped, dipl. defektolog, dipl. zdravstveni radnik, dipl. ekonomista, dipl. pravnik, dipl. inženjer, dipl. andragog, dipl. sociolog, prof. sociologije, dipl. pedagog, dipl. spec. pedagog, dipl. dijetetičara, vaspitač, fizioterapeut i drugi</p>	6,09

<p>godine);</p> <ul style="list-style-type: none"> - kvalifikacija visokog obrazovanja Specijalista (obima 240 CSPK-a); 		
<p>Sedmi nivo</p> <p>Podnivo I</p> <ul style="list-style-type: none"> - kvalifikacija visokog obrazovanja (obima 240, 180+60, 300, odnosno 360 kredita CSPK-a); - kvalifikacija visokog obrazovanja- Bachelor (obima 240 kredita CSPK-a); - kvalifikacija sedmog stepena stručne spreme (kvalifikacija stečena po propisima koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2003. godine); - kvalifikacija visokog obrazovanja Specijalista (obima 240 CSPK-a); 	<p>Doktor medicine</p>	6,53

<p>Sedmi nivo</p> <p>Podnivo I</p> <ul style="list-style-type: none"> - kvalifikacija visokog obrazovanja (obima 240, 180+60, 300, odnosno 360 kredita CSPK-a); - kvalifikacija visokog obrazovanja-Bachelor (obima 240 kredita CSPK-a); - kvalifikacija sedmog stepena stručne spreme (kvalifikacija stečena po propisima koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2003. godine); - kvalifikacija visokog obrazovanja Specijalista (obima 240 CSPK-a); 	<p>Sekretar ustanove socijalne i dječje zaštite kapaciteta preko 200 korisnika i supervizori u centrima za socijani rad</p>	<p>6,80</p>
<p>Sedmi nivo</p> <p>Podnivo I</p> <ul style="list-style-type: none"> - kvalifikacija visokog obrazovanja (obima 240, 180+60, 300, 	<p>Rukovodilac službe u centrima za socijalni rad</p>	<p>7,09</p>

<p>odnosno 360 kredita CSPK-a);</p> <p>- kvalifikacija visokog obrazovanja-Bachelor (obima 240 kredita CSPK-a);</p> <p>- kvalifikacija sedmog stepena stručne spreme (kvalifikacija stečena po propisima koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2003. godine);</p> <p>- kvalifikacija visokog obrazovanja Specijalista (obima 240 CSPK-a);</p>		
<p>Sedmi nivo</p> <p>Podnivo I</p> <p>- kvalifikacija visokog obrazovanja (obima 240, 180+60, 300, odnosno 360 kredita CSPK-a);</p> <p>-kvalifikacija visokog obrazovanja-Bachelor (obima 240 kredita</p>	<p>Pomoćnik direktora ustanove socijalne i dječje zaštite kapaciteta preko 200 korisnika i rukovodilac područne jedinice u centrima za socijalni rad</p>	7,30

	CSPK-a); - kvalifikacija sedmog stepena stručne spreme (kvalifikacija stečena po propisima koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2003. godine); - kvalifikacija visokog obrazovanja Specijalista (obima 240 CSPK-a);		
Sedmi nivo Podnivo I - kvalifikacija visokog obrazovanja (obima 240, 180+60, 300, odnosno 360 kredita CSPK-a); - kvalifikacija visokog obrazovanja- Bachelor (obima 240 kredita CSPK-a); - kvalifikacija sedmog stepena stručne spreme (kvalifikacija stečena po propisima koji	Direktor centra za socijalni rad osnovanog za jednu opštinu	8,21	

<p>su važili prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2003. godine);</p> <ul style="list-style-type: none"> - kvalifikacija visokog obrazovanja Specijalista (obima 240 CSPK-a); 		
<p>Sedmi nivo</p> <p>Podnivo I</p> <ul style="list-style-type: none"> - kvalifikacija visokog obrazovanja (obima 240, 180+60, 300, odnosno 360 kredita CSPK-a); - kvalifikacija visokog obrazovanja-Bachelor (obima 240 kredita CSPK-a); - kvalifikacija sedmog stepena stručne spreme (kvalifikacija stečena po propisima koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2003. godine); - kvalifikacija 	<p>Direktor centra za socijalni rad osnovanog za više opština</p>	8,81

visokog obrazovanja Specijalista (obima 240 CSPK-a);		
Sedmi nivo Podnivo I - kvalifikacija visokog obrazovanja (obima 240, 180+60, 300, odnosno 360 kredita CSPK-a); - kvalifikacija visokog obrazovanja-Bachelor (obima 240 kredita CSPK-a); - kvalifikacija sedmog stepena stručne spreme (kvalifikacija stečena po propisima koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2003. godine); - kvalifikacija visokog obrazovanja Specijalista (obima 240 CSPK-a);	Direktor ustanove socijalne i dječje zaštite za smještaj korisnika	9,23

Poslove koji nijesu sadržani u stavu 1 ovog člana, na zahtjev poslodavca, razvrstaće u određenu grupu Odbor za sprovođenje, praćenje, primjenu i tumačenje ovog Ugovora (u daljem tekstu: Odbor).

Član 7

Ovim Ugovorom utvrđuju se dodatni koeficijenti K2 za rukovođenje, i to:

1) rukovodilac službe u ustanovama socijalne i dječje zaštite	- 1,20;
2) glavna medicinska sestra	- 1,00;
3) šef računovodstva u ustanovama socijalne i dječje zaštite, preko 200 korisnika 1,00;	-
4) šef kuhinje u ustanovama gdje se spremi i servira hrana (jedan u ustanovi)	- 0,80.

Član 8

Zarada pripravnika utvrđuje se u visini koja ne može biti manja od 80% osnovne zarade za radno mjesto za koje se osposobljava.

Član 9

Zaposlenima u javnim ustanovama, zbog potrebe obezbeđenja kontinuiteta u radu tih ustanova obezbeđuje se dodatak na zaradu u visini od 40 eura.

Član 10

Zarada zaposlenih u ustanovi za djecu i mlade, odrasla i stara lica i odmor i rekreaciju djece, uvećava se po času, i to:

- 80% za rad noću (između 22 časa i 6 časova narednog dana);
- 150% za rad na dan državnog i vjerskog praznika;
- 80% za prekovremen rad.

Zarada zaposlenih u centrima za socijalni rad, uvećava se po času, i to:

- 40% za prekovremen rad;
- 150% za rad na dan državnog i vjerskog praznika;
- 30% za rad na terenu (stručnom radniku).

Član 11

Zarada u ustanovama socijalne i dječje zaštite utvrđena članom 6 ovog Ugovora uvećava se po času za vrijeme dežurstva, i to: za 24 časa (od 7 časova ujutru do 7 časova narednog dana) 13 % obračunske vrijednosti koeficijenta izražene u bruto iznosu, uvećane koeficijentom zaposlenog koji je utvrđen u članu 13 ovog Ugovora.

Pored prava iz stava 1 ovog člana, zaposleni po osnovu dežurstva ima pravo da koristi slobodan dan.

Uvećanjem zarade za vrijeme dežurstva zaposleni nema pravo na uvećanje zarade po osnovu prekovremenog rada, rada noću i pripravnosti.

Član 12

Poslodavac isplaćuje 10% osnovne zarade zaposlenog po času za svaki čas pripravnosti kod kuće.

Član 13

Zarada zaposlenog uvećava se za svaku započetu godinu radnog staža, i to:

- do 10 godina 0,50%;
- od 10 do 20 godina 0,75%;
- preko 20 godina 1,00%.

Član 14

Zaposleni koji, u toku mjeseca ostvari rezultate rada u obimu i kvalitetu iznad prosječnih, odnosno planiranih, može ostvariti pravo na dio zarade za radni učinak uvećane do 15 %, proporcionalno ostvarenom rezultatu, uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove rada i organa državne uprave nadležnog za poslove finansija.

Zaposlenom koji je angažovan na realizaciji posebnih aktivnosti, ukoliko realizacija te aktivnosti zahtijeva znatno povećanje obima posla i njegovog angažovanja, poslodavac može obezbijediti dodatak na zaradu u visini do 40% njegove osnovne zarade, pod uslovom da ta sredstva nije obezbijedio iz Budžeta Crne Gore.

Član 15

Zaposlenom pripada naknada zarade za vrijeme prekida rada koji je nastao bez njegove krivice u visini od 70% osnova za naknadu,

Osnov iz člana 1 ovog Ugovora čini prosječna zarada zaposlenog ostvarena u prethodnom polugodištu.

Naknada iz stava 1 ovog člana može se isplaćivati najduže šest mjeseci u toku kalendarske godine i ne može biti niža od visine minimalne zarade u Crnoj Gori.

Član 16

Poslodavac zaposlenom isplaćuje otpremninu prilikom odlaska u penziju u visini od devet obračunskih vrijednosti koeficijenta.

Otpremnina iz stava 1 ovog člana, isplaćuje se danom odlaska u penziju, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.

Član 17

Zaposlenom kod istog poslodavca može se isplatiti jubilarna nagrada u iznosu:

- za 10 godina rada, 1,2 obračunske vrijednosti koeficijenta;
- za 20 godina rada, 2,4 obračunske vrijednosti koeficijenta;
- za 30 godina rada, 3,6 obračunske vrijednosti koeficijenta;
- za 40 godina rada, 4,8 obračunske vrijednosti koeficijenta.

Član 18

Poslodavac može zaposlenom obezbijediti zimnicu u visini dvije obračunske vrijednosti koeficijenta, o čemu poslodavac i Sindikat zaključuju poseban Sporazum.

Član 19

Porodici zaposlenog u slučaju smrti zaposlenog pripada novčana pomoć u iznosu od 15 obračunskih vrijednosti koeficijenata.

Zaposlenom pripada jednokratna novčana pomoć u slučaju smrti člana uže porodice u visini od devet obračunskih vrijednosti koeficijenta.

U slučaju da su dva ili više članova uže porodice zaposleni u javnim ustanovama pravo na pomoć iz stava 2 ovog člana može ostvariti samo jedan zaposleni.

Pod užom porodicom, u smislu ovog člana, smatraju se bračni drug, djeca (bračna, vanbračna, usvojena, pastorčad), braća, sestre, roditelji, usvojilac i staratelj.

Član 20

Zaposlenom, odnosno njegovoj užoj porodici poslodavac može isplatiti jednokratnu pomoć u slučaju:

- duže ili teže bolesti, zdravstvene rehabilitacije zaposlenog ili člana njegove uže porodice u iznosu od 11 obračunskih vrijednosti koeficijenta;
- nabavke lijekova i liječenja zaposlenog ili članova njegove uže porodice u iznosu od 11 obračunskih vrijednosti koeficijenta.

Član 21

Prava iz čl. 17, 18, 19 i 20 ovog Ugovora mogu se ostvariti ako su obezbijeđena finansijska sredstva.

Potvrdu o obezbijeđenim finansijskim sredstvima iz stava 1 ovog člana, izdaje organ državne uprave nadležan za poslove budžeta.

IV. OBRAČUN ZARADE I NAKNADE ZARADE

Član 22

Obračun i isplata zarade i naknade zarade vrši se jedanput mjesečno i to, po pravilu, do 10-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

Potpisnici ovog Ugovora su saglasni da odstupanja od isplate iz stava 1 ovog člana, može biti samo ako nastupe opravdani razlozi u koje spadaju finansijske teškoće u popunjavanju izvora finansiranja, odnosno teškoće u naplati pruženih usluga.

Za slučaj odstupanja od isplate zarade u smislu stava 2 ovog člana, potpisnici ovog Ugovora će zaključiti poseban sporazum kojim će urediti pitanja konkretnih isplata po tom osnovu.

V. ZAŠTITA NA RADU

Član 23

Poslodavac obezbeđuje i sprovodi propisane mjere zaštite na radu u cilju zaštite života i zdravlja zaposlenog, kao i radne i životne sredine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita na radu.

Poslodavac informiše zaposlene o tehničkim karakteristikama i mogućim uticajima primijenjenih tehnologija na bezbjednost i zdravlje zaposlenih, u kom pravcu će na pogodan način istaći panoe, obavještenja, dostaviti potrebna uputstva i sl.

Član 24

Radi praćenja i ostvarivanja zaštite na radu poslodavac će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Ugovora obrazovati Odbor za zaštitu na radu i aktom o obrazovanju utvrditi njegove nadležnosti.

VI. PRESTANAK POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENOG

Član 25

Utvrđivanje broja zaposlenih za čijim radom je prestala potreba pokreće i sprovodi poslodavac ukoliko utvrdi da će zbog uvođenja tehnoloških, ekonomskih i restrukturalnih promjena doći do prestanka potrebe za radom zaposlenih na neodređeno vrijeme.

Član 26

Poslodavac, prilikom utvrđivanja zaposlenih za čijim radom je prestala potreba, ocjenjuje rezultate rada zaposlenih, ostvarene za period od tri prethodne godine, po osnovu:

- 1) kvaliteta obavljenog posla; i
- 2) doprinosa u radu.

Član 27

Kvalitet obavljenog posla zaposlenog utvrđuje se na osnovu rezultata u radu, uzimajući u obzir stručno, kvalitetno i blagovremeno izvršavanje radnih zadataka, samostalnost i kreativnost u radu, stepen korišćenja radnog vremena, radne discipline, odnosno odnosa zaposlenog prema radu, i to za:

- natprosječne rezultate - 35 bodova;
- prosječne rezultate - 20 bodova;
- minimalne rezultate - pet bodova.

Član 28

Doprinos u radu zaposlenog utvrđuje se na osnovu ostvarenih rezultata u radu, godina radnog iskustva, ostvarivanja plana rada, ocjene rezultata rada zaposlenog od neposrednog rukovodioca.

Doprinos iz stava 1 ovog člana, vrednuje se za:

- izuzetan doprinos - 30 bodova;
- prosječan doprinos - 20 bodova;
- minimalan doprinos - 10 bodova.

Godine radnog iskustva iz stava 1 ovog člana, vrednuju se za:

- svaku godinu radnog iskustva - jedan bod;
- svaku godinu radnog iskustva kod istog poslodavca - dodatnih 0,5 bodova.

Član 29

Na osnovu kriterijuma predviđenih ovim Ugovorom i programom, utvrđuje se rang lista zaposlenih za sve poslove, odnosno grupe poslova za koje je utvrđeno da je potreban manji broj izvršilaca od broja izvršilaca predviđenog aktom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.

Rang listu utvrđuje poslodavac, u skladu sa kriterijumima iz ovog Ugovora i programa, i ističe je na oglasnoj tabli ustanove.

Na osnovu sačinjene rang liste poslodavac rješenjem utvrđuje zaposlene koji su višak, tako što će se rang listom na osnovu ukupnog broja bodova, utvrditi kao višak zaposleni sa najmanjim brojem bodova.

Član 30

Zaposlenom koji je proglašen viškom i kojem se radno mjesto ukida, pripada pravo na otpremninu u visini od 12 bruto zarada zaposlenog.

Zaposleni iz stava 1 ovog člana, nema pravo na zaposlenje u periodu od jedne godine, u potrošačkim jedinicama koje se finansiraju iz Budžeta Crne Gore.

Otpremnina iz stava 1 ovog člana, ne može biti niža od 45 obračunskih vrijednosti koeficijenata.

Član 31

Zaposlenom kojem na osnovu pisanog sporazuma i obezbijeđenih finansijskih sredstava prestaje radni odnos, pripada pravo na otpremninu, u skladu sa sporazumom.

Zaposleni iz stava 1 ovog člana, nema pravo na zaposlenje u periodu od pet godina, u potrošačkim jedinicama koje se finansiraju iz Budžeta Crne Gore.

Potvrdu o obezbijeđenim finansijskim sredstvima iz stava 1 ovog člana, izdaju organ državne uprave nadležan za poslove socijalnog staranja i organ državne uprave nadležan za poslove finansija.

VII. RJEŠAVANJE INDIVIDUALNIH I KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA

Član 32

Postupak rješavanja individualnih radnih sporova koji nastaju u ostvarivanju prava zaposlenih iz rada i po osnovu rada, kao i kolektivnih radnih sporova koji nastaju u postupku zaključivanja, primjene, izmjena i dopuna kolektivnih ugovora, ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i prava na štrajk mogu se povjeriti arbitru, odnosno miritelju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje mirno rješavanje radnih sporova.

VIII. IZDVAJANJE SREDSTAVA ZA STAMBENE POTREBE I KOLEKTIVNO OSIGURANJE

Član 33

Poslodavac obezbjeđuje zaposlenom, po principu dobrovoljnosti, da mjesечно izdvaja sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u iznosu do 10% na bruto zaradu zaposlenog.

Član 34

Poslodavac obezbjeđuje kolektivno osiguranje svih zaposlenih kod nadležne organizacije za osiguranje u Crnoj Gori, od posljedica nesrećnog slučaja na radu i van rada (nezgode) i rizika smrti uslijed bolesti (prirodna smrt), u skladu sa zakonom.

IX. ZAKLJUČIVANJE I SPROVOĐENJE UGOVORA

Član 35

Ovaj Ugovor smatra se zaključenim kada ga u istovjetnom tekstu prihvate i potpišu ugovorne strane.

Član 36

Ugovorne strane obrazuju Odbor na paritetnoj osnovi, koji čine po tri predstavnika svake ugovorne strane.

Članovima Odbora pripada naknada koja se utvrđuje u skladu sa posebnom odlukom potpisnika ovog Ugovora.

Odbor donosi odluke, daje tumačenja i mišljenja u vezi sa primjenom ovog Ugovora.

Odluke Odbora su obavezujuće za ugovorne strane.

Bliži način rada i odlučivanje Odbora uređuje se Poslovnikom o radu.

X. PRELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 37

Ovaj Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme.

Ovaj Ugovor može prestati sporazumom ugovornih strana ili otkazom, datim u pisanoj formi, sa obrazloženjem.

Otkaz Ugovora iz stava 2 ovog člana jedna ugovorna strana dostavlja drugoj ugovornoj strani, sa otkaznim rokom od šest mjeseci od dana dostavljanja.

Ugovorna strana koja otkazuje Ugovor, u cijelosti ili njegovom dijelu, dužna je da predloži i dostavi novi ugovor ili dio koji otkazuje.

Ugovorne strane su dužne da pristupe pregovaranju u vezi novog predloga ugovora radi zaključivanja najkasnije u roku od tri mjeseca od dana njegovog dostavljanja.

U slučaju otkaza Ugovora isti se primjenjuje sve dok se ne zaključi novi kolektivni ugovor.

Član 38

Izmjene i dopune ovog Ugovora vrše se na način i po postupku po kojem je zaključen.

Svaka od ugovornih strana može zahtijevati izmjene i dopune ovog Ugovora.

Član 39

Kolektivni ugovori kod poslodavca usaglasiće se sa ovim Ugovorom u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.

Član 40

Ovaj Ugovor stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Ovaj Ugovor je zaključen dana _____ 2015. godine.

**REPREZENTATIVNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U
SOCIJALNOJ DJELATNOSTI CRNE GORE**

Vladimir Delić,
predsjednik

**VLADA CRNE GORE
MINISTARSTVO RADA I
SOCIJALNOG STARANJA**

Zorica Kovačević,
ministar